

Prilog 1



**Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova**

INFORMACIJA

**o izmjeni Finansijskog sporazuma za Program prekogranične saradnje Srbija –
Crna Gora za 2015, 2016. i 2017. godinu – za alokaciju 2016, CRIS 2016/038-204**

Podgorica, decembar 2024. godine

I IPA II Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

Programi prekogranične saradnje u okviru Ipe II sprovode se u okviru politike proširenja Evropske unije, te proizilaze i nastavljaju se na programe koji su sprovedeni u prethodnoj finansijskoj perspektivi 2007-2013. Prekogranična saradnja ima za cilj promovisanje dobrosusjedskih odnosa i društveno-ekonomski razvoj kroz sprovođenje zajedničkih inicijativa na lokalnom i regionalnom nivou.

Programi prekogranične saradnje podržavaju prekogranične inicijative i projekte sa zemljama članicama Evropske unije, kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo, a najvećim dijelom su usmjereni na očuvanje zaštite životne sredine, prirodnog i kulturnog naslijeđa, inovacije i lokalne inicijative. Navedeni programi namijenjeni su isključivo institucijama i organizacijama neprofitnog karaktera.

Opšti cilj programa je da se doprinese ekonomskom, društvenom i teritorijalnom razvoju programskog područja podsticanjem integracije, zajedničkog razvoja i korišćenja potencijala i mogućnosti kako bi se područje učinilo atraktivnim za život i rad.

Cilj uključuje tematske prioritete:

- TP 1: Podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obje strane granice
- TP 2: Zaštita životne sredine, podsticanje prilagođavanja klimatskim promjenama i njihovog smanjenja, prevencija i upravljanje rizicima
- TP 3: Promocija turizma i kulturnog i prirodnog naslijeđa
- P 4: Tehnička podrška

Programsko područje obuhvata geografsku teritoriju jugozapadne Srbije, kao i sjevernih i centralnih dijelova Crne Gore. Geografska teritorija obuhvaćena ovim programom je ukupne površine 17.402 km² i ima populaciju od 693.412 stanovnika koji žive u 24 opštine/grada.

Programsko područje u Crnoj Gori obuhvata teritorije sljedećih opština: Andrijevića, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak.

Programska teritorija u Republici Srbiji obuhvata opštine Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica u Zlatiborskom okrugu, gradove/opštine Kraljevo, Novi Pazar, Vranjačka Banja, Raška, Tutin u Raškom okrugu; opština Ivanjica u Moravičkom okrugu.

Ciljevi Programa su povezani s procesom evropskih integracija. Ciljevi Programa se ostvaruje kroz pružanje podrške unapređenju dobrosusjedskih odnosa sprovođenjem lokalnih i regionalnih inicijativa; podsticanje integracija u EU, pripremu budućih država članica EU za sprovođenje cilja teritorijalne saradnje u okviru strukturnih fondova, kao i podsticanje ekonomskog i socijalnog razvoja u pograničnim područjima.

Dodatno, Program ima katalitički efekat, s obzirom na to da realizacija odobrenih projekata doprinosi daljoj izgradnji kapaciteta za upravljanje projektima kod lokalnih zainteresovanih strana, opštinskih i regionalnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i njihovoj sposobnosti da učestvuju u tekućim i budućim prekograničnim inicijativama.

U cilju sprovođenja Programa, Evropska komisija, Vlada Republike Srbije i Vlada Crne Gore zaključile su Finansijski sporazum za programsku alokaciju za 2016. godinu, a kojim su utvrđeni kriterijumi za pružanje podrške EU, pravila i postupci isplate koja se odnosi na podršku i uslove pod kojima će se upravljati podrškom. Takođe, potpisivanjem ovog Sporazuma obezbijedena je osnova za izvršavanje svih obaveza koje države preuzimaju kako bi ispunile ciljeve koji su predviđeni Programom.

Kako dva projekta koja se finansiraju iz programske alokacije za 2016. godinu nisu završila implemetaciju projekata u inicijalno predviđenom roku, odnosno do 27. decembra 2023. godine, potrebno je izmijeniti Finansijski sporazum za programsku alokaciju za 2016. godinu, čime se omogućava završetak dva projekta, što će u krajnjem doprinijeti postizanju programskih indikatora.

U konkretnom slučaju radi se o dva subjekta u Crnoj Gori, koji realizuju dva pomenuta projekta, i to:

- NVO NVO Forum mladi i neformalna edukacija – FORUM MNE, koji realizuju projekat „Sve na jednom mjestu“, ugovor o grantu br. 48-00-00079/2019-28-2, ukupno ugovorene vrijednosti od 231.937,67 eura;
- NVO Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma, koji realizuju projekat „Tematsko putovanje koridorom kulturne i prirodne baštine Srbije i Crne Gore – CREATIVE TWINNING“, ugovor o grantu br. 48-00-00079/2019-28-2, ukupno ugovorene vrijednosti od 351.279,99 eura.

Izmjenu Finansijskog sporazuma su potpisali ovlašteni predstavnici Evropske komisije i Vlade Republike Srbije.

Inicijalni Finansijski sporazum je stupio na snagu 27. decembra 2017. godine. Ciljevi Programa i tematski prioriteti definisani inicijalnim Finansijskom sporazumom ostaju nepromijenjeni.

II Sredstva potrebna za realizaciju Sporazuma

Stopa sufinansiranja EU na nivou svakog tematskog prioriteta (osim tehničke podrške) nije manja od 20%, niti veća od 85% prihvatljivih troškova. Sufinansiranje tematskih prioriteta obezbjeđuju korisnici bespovratnih sredstava u iznosu od najmanje 15% ukupnih troškova na nivou projekta. Iznos opredijeljen za tehničku podršku sprovođenju Programa je ograničen na 10% ukupne vrijednosti doprinosa EU, dok je stopa finansiranja tehničke podrške od strane EU 100%.

Ukupna procijenjena vrijednost ovog Programa iznosi 9.734.118 eura, a maksimalni doprinos EU ovom Programu je 8.400.000 EU.

Izmjena Finansijskog sporazum se odnosi za programsku alokaciju za 2016. godinu. Evropska unija je ta IPA II Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora, za programsku alokaciju za 2016. godinu, obezbijedila sredstva u iznosu od 1.200.000 eura, od čega 10% sredstava se opredjeljuje za projekat tehničke podrške.

Ukupni procijenjeni budžet za alokaciju za 2016. godinu iznosi 1.411.764 eura, dok je maksimalni doprinos EU određen na 1.200.000 eura.

Predloženom izmjenom Sporazuma produžava se operativni period implementacije projekata sa šest na osam godina, kao i period izvršenja Sporazuma sa 12 na 14 godina, kako bi se omogućilo da dva pomenuta projekta privedu kraju sve projektima planirane aktivnosti.

III Tehnička podrška

Ministarstvo evropskih poslova, kao Operativna struktura u Crnoj Gori, sprovodi projekte tehničke podrške, koji za cilj imaju da obezbijede efikasno i efektivno upravljanje i sprovođenje Programom u Crnoj Gori, kao i unaprijedi podršku podnosiocima predloga projekata i korisnicima bespovratih sredstava. Tehnička podrška je usmjerena, između ostalog, na obezbjeđivanje efikasnog upravljanja i administracije Programom, a u cilju finansiranja aktivnosti koje sprovode Upravljačko tijelo, Zajednički tehnički sekretarijat, Revizorsko tijelo, Ugovorno tijelo, Kontrolno tijelo, kao i svih drugih aktivnosti koje su neophodne u procesu upravljanja Programom. Ovo se postiže uspostavljanjem i radom Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa, sa glavnom kancelarijom na teritoriji Republike Srbije (Prijeplje) i područnom kancelarijom u Crnoj Gori (Bijelo Polje). Za ovaj prioritet EU je obezbjedila 100% finansiranja, a ukupno opredjeljena sredstva za tehničku podršku za period 2014-2020 su 840.000 eura.

Tehnička podrška ostaje nepromijenjena uprkos predloženim izmjenama.



IZMJENA BR. 1

Finansijskog sporazuma za Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora za 2015, 2016. i 2017. godinu – za alokaciju 2016, CRIS 2016/038-204

Kako je prvobitno zaključeno između Evropske komisije, u daljem tekstu „Komisija” ili „strana”, koja djeluje u ime Evropske unije, u daljem tekstu naziva „Unija”,

s jedne strane, i

Vlade Republike Srbije, koju predstavlja ministarka za evropske integracije, i Crna Gora, koju predstavlja Vlada Crne Gore - Ministarstvo evropskih poslova, u daljem tekstu zajednički nazvani „korisnici IPA II”, ili odvojeno nazvani „korisnik IPA II” ili „stranka”,

s druge strane,

i zajedno, zajedno nazvani „strane“

Pri čemu je

- a) Komisija usvojila 22. jula 2015. godine kroz Sprovedbenu odluku Komisije C(2015)5236 Akcioni program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora za 2015, 2016. i 2017. godinu
- b) Dio ovog Programa se realizuje iz sredstava dostupnih kroz Finansijski sporazum zaključen između Evropske komisije i IPA II korisnika 22. decembra 2017. godine
- c) Ispravka Sprovedbene odluke Komisije C(2015)5236 je zaključena 2. oktobra 2019. godine
- d) S obzirom na složenost projekata, postoji potreba za produženjem trajanja operativne implementacije i perioda izvršenja za 24 mjeseca.

SLOŽILI SU SE SLJEDEĆE:

Član 1

Član 2. tačka (1) Finansijskog sporazuma mijenja se sljedećim: „Period izvršenja ovog Finansijskog sporazuma, kako je definisano u članu 1(1) Aneksa II, određen je na 14 godina, od stupanja na snagu ovog Finansijskog sporazuma”.

Član 2. tačka (2) Finansijskog sporazuma mijenja se sljedećim: „(2) Operativni period implementacije ovog Finansijskog sporazuma, kako je definisano u članu 1(2) Aneksa II, određen je na 8 godina, od stupanja na snagu ovog Finansijskog sporazuma.”

Član 2

Aneks 1 Finansijskog sporazuma je zamijenjen Aneksom 1 ove izmjene.

Član 3

Svi ostali uslovi i odredbe Finansijskog sporazuma ostaju nepromijenjeni.

Ova izmjena Finansijskog sporazuma stupa na snagu datumom potpisivanja posljednje strane potpisice.

Ova izmjena Finansijskog sporazuma je sačinjena u tri primjerka na engleskom jeziku, od kojih se jedan predaje Komisiji, i po jedan svakoj IPA II korisnici.

Za Srbiju Prof. dr Tanja Mišćević Nacionalna IPA koordinatorka (NIPAK) Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije Datum: 16. 9. 2024. Potpis: <i>svojeručni potpis Tanja Mišćević</i>	Za Komisiju g-đa Valentina Superti Direktorica D, Zapadni Balkan generalna direktorica za susjedstvo i pregovore o proširenju, Evropska komisija Datum: 27. 3. 2024. Potpis: <i>svojeručni potpis Valentina Superti</i>
Za Crnu Goru g-din Bojan Božović Nacionalni IPA koordinator (NIPAK) Ministarstvo evropskih poslova Datum: Potpis:	

Aneks 1

AKCIONI PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA – CRNA GORA ZA 2015, 2016. I 2017. GODINU

1 IDENTIFIKACIJA

Korisnice	Srbija i Crna Gora
Oznaka za opredijeljena sredstva u sistemu CRIS/ABAC	IPA/2015/038-203 EUR 1.200.000,00 BGUE-B2015-22.020401
Udio Unije Budžetska linija	IPA/2016/038-204 EUR 1.200.000,00 BGUE-B2016-22.020401 IPA/2017/038-205 EUR 840.000,00 BGUE-B2017-22.020401
Način upravljanja	Indirektno upravljanje od strane Republike Srbije
Odgovorne strukture	Operativna struktura odgovorna za izvršavanje operacija je: Kancelarija za evropske integracije Srbije – Sektor za prekogranične i transnacionalne programe Ugovorno tijelo je Direktor za ugovaranje i finansiranje projekata koje finansira EU (CFCU) u Ministarstvu finansija Partnerska Operativna struktura u Crnoj Gori je: Nacionalni koordinator za Ipu (NIPAK); Ministarstvo za evropske integracije
Krajnji rok za sklapanje finansijskih sporazuma sa državama korisnicama Ipe II (tripartitni)	Za opredijeljena budžetska sredstva za 2015. godinu najkasnije do 31. decembra 2016. godine Za opredijeljena budžetska sredstva za 2016. godinu najkasnije do 31. decembra 2017. godine Za opredijeljena budžetska sredstva za 2017. godinu najkasnije do 31. decembra 2018. godine
Krajnji rok za sklapanje <u>ugovora o nabavci i dodjeli bespovratnih sredstava</u>	3 godine od dana sklapanja Finansijskog sporazuma (kada ga posljednja strana potpiše) uz izuzetak slučajeva navedenih u članu 189, stav 2 Finansijske regulative

Krajnji rok za operativnu implementaciju	8 godina od dana potpisivanja Finansijskog sporazuma (kada ga posljednja strana potpiše)
Krajnji rok za sprovođenje Finansijskog sporazuma (datum do kojeg se sredstva opredijeljena za ovaj program povlače i program zatvara) nakon usvajanja završnih računa	14 godina od dana potpisivanja Finansijskog sporazuma (kada ga posljednja strana potpiše)
Programska jedinica	DG NEAR – Dir. D, jedinica D2 - Srbija
Jedinica za sprovođenje/ Delegacija EU	Delegacija EU u Srbiji

2 OPIS AKCIONOG PROGRAMA

2.1 PREGLED PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE ZA PERIOD 2014-2020. GODINE I AKCIONOG PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE ZA PERIOD 2015-2017. GODINE

Program prekogranične saradnje između Srbije i Crne Gore za period 2014-2020. godine odobren je Sprovedbenom odlukom Komisije C(2014) 9423 od 10. decembra 2014. godine. Usvojeni Program za period 2014-2020. godine predstavlja strategiju prekogranične saradnje za pogranično područje i utvrđuje, između ostalih stvari, popis prihvatljivih geografskih područja, kontekst prihvatljivog područja, tematske prioritete programa i indikativna budžetska izdvajanja za period od 7 godina.

Programi prekogranične saradnje za period 2014-2020. godine takođe služe kao referenca za usvajanje akcionih programa prekogranične saradnje. Akcioni program prekogranične saradnje za period 2015-2017. godine ima za cilj pružanje pomoći za prekograničnu saradnju u okviru tematskih područja utvrđenih u programu za period 2014-2020. godine (kao što je navedeno u odjeljku 2.2).

- Spisak prihvatljivih geografskih područja:

U Crnoj Gori prihvatljiva su sljedeća područja: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak.

U Srbiji prihvatljiva su sljedeća područja: Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica (Zlatiborski okrug), Kraljevo, Novi Pazar, Raška, Tutin, Vrnjačka Banja (Raški okrug) i Ivanjica (Moravički okrug).

- Kontekst prihvatljivog područja za prekograničnu saradnju

Situaciona analiza koja je obavljena u sklopu priprema ovog Programa ukazala je na sljedeće ključne izazove i mogućnosti koje će biti obuhvaćene i koje će se podržati kroz prekograničnu saradnju:

Povećana zapošljivost i otvaranje održivih radnih mjesta

Otvaranje održivih radnih mjesta je glavni ekonomski i socijalni izazov za programsko područje. Najosjetljivija grupa su mladi. Nezaposlenost među mladima je uzrokovana neusklađenošću između obrazovanja i potreba na tržištu rada, velikim brojem mladih ljudi bez kvalifikacija, nedostatkom radnih mjesta uopšteno i velikim udjelom sive ekonomije.

Zaštita životne sredine

Efektivno upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda ključni su izazovi u oblasti životne sredine. Otpad koji proizvodi stanovništvo koje živi na selu i u malim naseljima se velikim dijelom ne sakuplja zbog nedostatka službi koje se time bave i odlaže se na nelegalnim deponijama. Zagađenje vode je takođe prijetnja ovom području. Ispuštanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda u prirodne tokove se obavlja skoro bez ikakvog tretmana. Dodatni problem predstavlja nedostatak prethodnog tretmana industrijskih voda koje se ispuštaju u javne kanalizacione sisteme i mali broj stambenih objekata priključenih na kanalizaciju.

Programska teritorija obuhvata područja koja su izložena riziku od poplava, požara, zemljotresa i odrona. Rizik od požara je posebno veliki duž granice. Zajednička prevencija rizika i mjere ublažavanja su od strateške važnosti, posebno imajući u vidu nedavne katastrofe (poplave, požare).

Valorizacija prirodnih i kulturnih vrijednosti programskog područja

Programsko područje ima dobro očuvanu životnu sredinu i značajnu površinu pod zaštitom. Prihvatljiva područja obuhvataju četiri nacionalna parka, koji predstavljaju značajne vrijednosti

za razvoj održivog turizma i imaju potencijal da poboljšaju prihod ljudi koji žive u njima i njihovoj okolini.

Programsko područje je takođe jedno od kulturno najraznovrsnijih područja u balkanskom regionu. Poznato je po svom kulturnom nasljeđu od nacionalnog i internacionalnog značaja. Poznato je po važnim manastirima, crkvama i džamijama. Pristup kulturnoj ponudi u prihvatljivom području varira posebno s obzirom na urbanu i ruralnu sredinu. Uopšteno posmatrano, pokrivenost područja bibliotekama je dobra, dok su pozorišta ili koncertne hale rijetko u ponudi. Svaka opština je poznata po određenom kulturnom dešavanju ili festivalu. Preko 100 dešavanja organizuje se u području svake godine.

Na osnovu gore datih rezultata analize, tematski prioriteti i definicija programske strategije rukovode se sljedećim načelima:

- Promovisanje integracije programskog područja;
- Nadovezivanje na prednosti i potencijale radi iskorišćavanja najznačajnijih mogućnosti;
- Ublažavanje najznačajnijih slabosti i svođenje opasnosti na minimum;
- Stvaranje sinergija i dodatne vrijednosti u rješavanju opštih potreba i izazova putem prekogranične saradnje;
- Nadovezivanje na ciljeve i akcije koje su uspostavile dvije makroregionalne strategije gdje su i Srbija i Crna Gora članice: Strategija EU za Dunavski region i Strategija EU za Jadransko-jonski region;
- Poštovanje specifičnosti u okviru programskog područja;
- Promovisanje održivog, inovativnog i inkluzivnog razvoja regiona koji ima za cilj bolji kvalitet života ljudi;
- Dopunjavanje nacionalnih, EU i drugih donatorskih programa; i,
- Nadovezivanje na prošlo iskustvo i težnja ka poboljšanju djelotvornosti partnerstava, izvodljivosti sprovođenja i kvaliteta i održivosti rezultata.

• Pregled prethodnog i tekućeg iskustva u prekograničnoj saradnji i naučene lekcije

Srbija i Crna Gora su imale korist od Programa prekogranične saradnje u okviru Ipe I u ukupnom iznosu od 8,4 miliona eura u periodu od 2007. do 2013. godine. Evaluacije i revizije su obavljene, kao i aktivnosti praćenja. Ključne preporuke iz periodičnih evaluacija i revizija programa prekogranične saradnje za period 2007-2013. godine uzete su u obzir pri izradi ovog programa. Stoga su programi prekogranične saradnje za period 2014-2020. godine više fokusirani u pogledu broja obuhvaćenih tematskih prioriteta i geografske prihvatljivosti, što će doprinijeti postizanju boljih rezultata i većeg uticaja. Uz to, sprovođenje programa prekogranične saradnje je pojednostavljeno najviše time što postoji jedno ugovorno tijelo i jedan finansijski iznos po programu. Takođe, Program bi trebalo nadovezati na precizne elemente i akcije koje su definisale obje države, Srbija i Crna Gora, u okviru Jadransko-jonske makro-regionalne strategije (KOM(2014) 357 o Strategiji Evropske unije za Jadransko-jonski region), kao i Makro-regionalne strategije za Dunavski region (KOM(2010) 715 o Strategiji Evropske unije za Dunavski region).

2.2 OPIS I SPROVOĐENJE AKCIJA

Akcija 1	Preprojekti prekogranične saradnje	3.240.000 eura
----------	------------------------------------	----------------

(1) Opis akcije, cilja, očekivani rezultati

Opis akcije: Prekogranična saradnja u pograničnom području u oblastima zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije; zaštite životne sredine, prilagođavanja klimatskim promjenama i njihovog smanjenja, prevencije i upravljanja rizicima; turizma i kulturnog i prirodnog nasljeđa.

Cilj: Socio-ekonomski razvoj i jačanje dobrosusjedskih odnosa u prekograničnom području kroz sprovođenje operacija prekogranične saradnje koje imaju za cilj:

- promovisanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obje strane granice kroz, između ostalog: objedinjavanje prekograničnih tržišta rada, uključujući prekograničnu mobilnost; zajedničke inicijative lokalnog zapošljavanja; usluge informisanja i savjetodavne usluge i zajedničke obuke; rodnu ravnopravnost; jednake mogućnosti; integraciju imigrantskih zajednica i ugroženih grupa; ulaganje u javne službe za zapošljavanje; i podršku ulaganjima u javno zdravstvo i socijalne službe.
- zaštitu životne sredine i promovisanje prilagođavanja klimatskim promjenama i njihovog smanjenja, prevenciju i upravljanje rizicima kroz, između ostalog: zajedničke akcije za zaštitu životne sredine; promovisanje održive upotrebe prirodnih resursa, efikasnost resursa, obnovljive energetske izvore i prelazak na bezbjednu i održivu ekonomiju sa niskim nivoom emisije gasova sa efektom staklene bašte; promovisanje ulaganja za rješavanje posebnih rizika, obezbjeđivanje otpornosti na nepogode i razvoj sistema upravljanja u slučaju nepogoda i pripravnosti u hitnim situacijama.
- podsticaj turizma i kulturnog i prirodnog nasljeđa.

Gdje je to primjenjivo, uzimaju se u obzir akcije povezane sa gore pomenutim ciljevima koje su razvijene u Akcionom planu Jadransko-jonske makroregionalne strategije i Strategije EU za Dunavski region u kojima obje zemlje učestvuju.

*Očekivani rezultati**

Zaposlenost, mobilnost radne snage i socijalna i kulturološka inkluzija:

- Unaprijeđeno znanje, vještine i sposobnost, i radno iskustvo nezaposlenih i zaposlenih lica kako bi se bolje prilagodili potrebama na tržištu rada i iskoristili potencijal za zaposlenje u perspektivnim sektorima;
- Povećani pristup socijalnim i kulturnim uslugama za ugrožene /isključene grupe.

Životna sredina, prilagođavanje klimatskim promjenama i njihovo smanjenje, prevencija i upravljanje rizicima

- Unaprijeđeni kapaciteti opština i javnih komunalnih preduzeća za djelotvorno i efikasno upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda; i,
- Bolja svijest stanovnika i industrije o važnosti očuvanja životne sredine i prirode;
- Povećani kapaciteti za zajedničko upravljanje prirodnim resursima; i,
- Veći nivo spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama i zajedničko upravljanje rizicima

- Zajedničke turističke ponude i proizvodi povećani kroz valorizaciju prirodnih i kulturnih potencijala; i,
- Dopunski proizvodi i usluge razvijeni kroz dopunjene, unaprijeđene i raznovrsne turističke ponude.

Akcioni program prekogranične saradnje za period 2015-2017 doprinijeće postizanju opštih ciljeva i očekivanih rezultata definisanih programom prekogranične saradnje za period 2014-2020. Za dodatne detalje vidjeti odjeljak 3.2 programa prekogranične saradnje za period 2014-2020 (Aneks 2 Sprovedbene odluke Komisije C(2014) 9423 od 10. decembra 2014. godine).

(2) Pretpostavke i uslovi

Kao neophodni uslov za djelotvorno upravljanje programom, zemlje učesnice osnivaju Zajednički odbor za nadgledanje i obezbjeđuju odgovarajuće i funkcionalne kancelarije i osoblje za Zajednički tehnički sekretarijat (koji će biti osnovan u skladu sa posebnom Odlukom o finansiranju) i Antenu/info tačku, u slučaju da ista bude otvorena.

Nepoštovanje gore datih zahtjeva može dovesti do povraćaja sredstava iz ovog programa i/ili preusmjeravanja budućeg finansiranja.

(3) Opis povjerenih zadataka

Operativne strukture u Srbiji i Crnoj Gori zajedno su pripremile program prekogranične saradnje za period od 2014. do 2020. godine i dogovorile se o neophodnim aranžmanima za upravljanje i sprovođenje programa uključujući i uspostavljanje sistema za praćenje sprovođenja.

Operativna struktura Srbije će organizovati postupke nabavke i dodjele bespovratnih sredstava u odabranim tematskim prioritetima programa. Kada je riječ o pozivima za dostavljanje predloga, povjereni zadaci obuhvataju izradu uputstava za podnosiocima, objavljivanje poziva, izbor korisnika bespovratnih sredstava i potpisivanje ugovora o bespovratnim sredstvima. Povjereni zadaci takođe uključuju aktivnosti vezane za sprovođenje i finansijsko upravljanje programima kao što je praćenje, evaluacija, plaćanja, povraćaj sredstava, provjera troškova, obezbjeđivanje interne revizije, izvještavanje o nepravilnostima i uspostavljanje prikladnih mjera za suzbijanje prevare.

(4) Osnovni elementi akcije

Dodjela bespovratnih sredstava – Poziv za dostavljanje predloga projekata: 3.240.000 eura

a) Osnovni kriterijumi prihvatljivosti:

Spisak prihvatljivih akcija (aktivnosti) je dat u odjeljku 3.2 Aneksa 2 Odluke Komisije C(2014) 9423 od 10. decembra 2014. Sljedeći spisak predstavlja sažet pregled koji naglašava prihvatljive akcije/operacije: obuke i izgradnju kapaciteta, aktivnosti koje obuhvataju uspostavljanje međuljudskih kontakata, podršku obrazovanju, unapređenje ustanova za zdravstvenu njegu i socijalnih službi, tehničku saradnju i razvoj sistema za razmjenu podataka, aktivnosti zajedničkog

upravljanja rizicima itd. Dodatno, u kontekstu sprovođenja programa, prednost se može dati akcijama vezanim za makroregionalne strategije u kojima učestvuju obje zemlje.

Korisnici moraju biti pravni subjekti i osnovani u državi korisnici sredstava iz Ipe II koja učestvuje u programu prekogranične saradnje.

Potencijalni korisnici mogu biti: lokalni organi vlasti, pravna lica kojima upravljaju lokalni organi vlasti, udruženja opština, razvojne agencije, organizacije za podršku lokalnim preduzećima, ekonomski faktori kao što su mala i srednja preduzeća, turističke i kulturne organizacije, nevladine organizacije, državni i privatni organi koji pružaju podršku radnoj snazi, institucije za stručno i tehničko obrazovanje, organi i organizacije za zaštitu prirode, državni organi odgovorni za upravljanje vodama, službe za vanredne situacije/požare, škole, fakulteti, univerziteti i centri za istraživanja uključujući institucije za stručno i tehničko obrazovanje.

- b) Osnovni kriterijumi za izbor su finansijski i operativni kapacitet podnosioca.
- c) Osnovni kriterijumi za dodjelu su značaj, djelotvornost i izvodljivost, održivost i isplativost akcije.
- d) Maksimalni iznos sufinansiranja od strane Unije za bespovratna sredstva u okviru poziva je 85% prihvatljivih troškova akcije.
- e) Indikativni iznos poziva (ili više njih): 3.240.000 eura.
Odgovorne strukture mogu odlučiti da spoje alokaciju za 2014. godinu sa narednim budžetskim alokacijama. Svaki poziv za dostavljanje predloga imaće iste ciljeve, rezultate, kao i osnovne kriterijume za prihvatljivost, izbor i dodjelu kako je gore opisano. Svaki ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava biće finansiran iz jedne budžetske obaveze.
- f) Indikativni datum za objavljivanje poziva (ili više njih) za dostavljanje predloga: prvi kvartal 2016.

3 Budžet

2015				2016				2017				Odluka o ukupnom finansiranju
	Udio Unije*	Korisnica/e bespovratnih sredstava Sufinansiranje**	Ukupni troškovi		Udio Unije	Korisnica/e bespovratnih sredstava Sufinansiranje	Ukupni troškovi		Udio Unije	Korisnica bespovratnih sredstava Sufinansiranje	Ukupni troškovi	
Projekti prekogranične saradnje	1.200.000	211.764	1.411.764	Projekti prekogranične saradnje	1.200.000	211.764	1.411.764	Operacije prekogranične saradnje	840.000	148.235	988.235	3.240.000
u %	85	15	100		85	15	100		85	15	100	
UKUPNO 2015	1.200.000	211.764	1.411.764	UKUPNO 2016	1.200.000	211.764	1.411.764	UKUPNO 2017	840.000	148.235	988.235	3.240.000

* Sufinansiranje od strane Unije je obračunato u odnosu na prihvatljive troškove, koji su zasnovani na ukupnim prihvatljivim troškovima uključujući javne i privatne troškove. Iznos sufinansiranja od strane Unije na nivou svakog tematskog prioriteta ne može biti manja od 20% niti veća od 85% prihvatljivih troškova.

**Sufinansiranje tematskih prioriteta će obezbijediti korisnici bespovratnih sredstava moraju obezbijediti udio od najmanje 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

4 SPROVOĐENJE

4.1 NAČIN SPROVOĐENJA I OPŠTA PRAVILA ZA POSTUPKE NABAVKE I DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

INDIREKTNO UPRAVLJANJE:

Ovaj program će se sprovoditi indirektnim upravljanjem od strane Srbije u skladu sa članom 58 stav 1 tačka c Finansijske regulative i odgovarajućim odredbama njenih Pravila primjene.

Opšta pravila za postupak nabavke i dodjele bespovratnih sredstava biće definisana u Finansijskom sporazumu između Komisije i država korisnica sredstava Ipe II koje učestvuju u programu prekogranične saradnje.

5 ORGANIZOVANJE PRAĆENJA UČINKA

Kao dio okvira za mjerenje učinka, Komisija prati i ocjenjuje napredak ka ostvarivanju posebnih ciljeva koji su propisani u Regulativi o Ipi II na osnovu unaprijed utvrđenih, jasnih, transparentnih i mjerljivih pokazatelja. Izvještaji o napretku iz člana 4 Regulative o Ipi II uzimaju se kao osnov za ocjenu rezultata podrške u okviru Ipe II.

Komisija će prikupiti podatke o učinku (indikatore procesa, rezultata i ishoda) iz svih izvora, koji će biti objedinjeni i analizirani radi praćenja napretka u odnosu na ciljeve i ključne tačke utvrđene za svaku akciju iz ovog programa, kao i Strateški dokument za datu državu.

Nacionalni koordinatori za Ipu će prikupljati informacije o učinku akcija i programa (indikatore procesa, rezultata i ishoda) i koordinirati prikupljanje i izradu indikatora koji dolaze iz nacionalnih izvora.

Ukupni napredak će se pratiti na sljedeće načine: a) sistemom praćenja usmjerenog na rezultate (ROM); b) sopstvenim praćenjem od strane država korisnica Ipe II; c) vlastitim praćenjem koji vrše Delegacije EU; d) zajedničkim praćenjem od strane Generalnog direktorata za susjedsku politiku i proširenje i država korisnica Ipe II, pri čemu usklađenost, dosljednost, djelotvornost, efikasnost i koordinaciju u sprovođenju finansijske podrške redovno prati Odbor za praćenje Ipe II, uz podršku Zajedničkog odbora za nadgledanje koji će obezbijediti postupak praćenja na nivou programa.